

ODLUKA

O BLIŽEM UREĐIVANJU UGOVORNOG PRIZNAVANJA OVLAŠĆENJA U ODNOSU NA OBAVEZE UREĐENE PRAVOM TREĆE ZEMLJE

("Službeni list Crne Gore", br. 122/20 od 17.12.2020, 124/20 od 21.12.2020, 029/25 od 21.03.2025)

Predmet

Član 1

Ovom odlukom bliže se uređuje ugovorno priznavanje ovlašćenja Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) za smanjenje i konverziju obaveza kreditne institucije uređenih pravom treće zemlje, pri primjeni instrumenta interne sanacije kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona o sanaciji kreditnih institucija ("Službeni list CG", br. 72/19, 8/21 i 113/24) - (u daljem tekstu: Zakon), kao i bliži sadržaj ugovornih odredbi finansijskog ugovora na koji se primjenjuje pravo treće zemlje, a kojim prava i obaveze koje proizilaze iz tog ugovornog odnosa mogu biti predmet odlaganja ili ograničenja.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

- 1) treća zemlja je država koja nije članica Evropske unije, kao i država članica Evropske unije do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
- 2) značajna izmjena je izmjena, uključujući automatsku izmjenju, relevantnog ugovora koji je zaključen prije datuma početka primjene ove odluke, koja je uvedena nakon tog datuma i kojom se utiče na materijalna prava i obaveze bilo koje strane iz relevantnog ugovora, pri čemu se značajnim izmjenama ne smatraju izmjene podataka o kontakt adresama potpisnika ugovora ili primalaca za potrebe dostavljanja dokumenata, izmjene u cilju ispravljanja pravopisnih grešaka ili automatskog prilagođavanja kamatnih stopa;
- 3) relevantni ugovor je svaki ugovor, uključujući uslove vezane za instrumente kapitala, kojim se stvara obaveza na koju se primjenjuje član 108 st. 1 i 2 Zakona.

Sadržaj ugovorne odredbe o priznavanju ovlašćenja za smanjenje i konverziju

Član 3

Ugovorna odredba u relevantnom ugovoru o priznavanju ovlašćenja Centralnoj banci za smanjenje i konverziju obaveza uključuje sljedeće:

- 1) priznavanje i prihvatanje od strane druge ugovorne strane da, u slučaju sanacije kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona, obaveza može podlijegati izvršenju ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju;
- 2) opis ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju u skladu sa Zakonom, a naročito ovlašćenja utvrđenih članom 113 stav 1 tač. 6 do 9 Zakona;
- 3) priznavanje i prihvatanje od strane druge ugovorne strane kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona:

- da je obavezana efektima primjene ovlašćenja iz alineje 2 ove tačke, uključujući:

- a) svako smanjenje glavnice ili neizmirenog dospelog iznosa, uključujući sve obračunate, ali neplaćene kamate u vezi sa obavezom kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona, u skladu sa relevantnim ugovorom;
- b) konverziju te obaveze u redovne akcije ili druge vlasničke instrumente;

- da se odredbe relevantnog ugovora mogu izmijeniti po potrebi, kako bi Centralna banka mogla izvršiti svoja ovlašćenja za smanjenje i konverziju i da će te izmjene biti obavezujuće za drugu ugovornu stranu kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona;

- da se redovne akcije ili drugi vlasnički instrumenti mogu emitovati ili prenijeti na drugu ugovornu stranu kao rezultat izvršenja ovlašćenja za smanjenje i konverziju;

4) priznavanje i prihvatanje od strane druge ugovorne strane kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona, da je ugovorna odredba tako detaljna u odnosu na pitanja koja su u njoj uređena da isključuje bilo kakve druge ugovore, dogovore ili drugačija razumijevanja između ugovornih strana u pogledu predmeta relevantnog ugovora.

Kategorije obaveza na koje se primjenjuje ugovorno priznavanje

Član 4

- (1) Za potrebe primjene člana 108 stav 2 tačka 1 Zakona, obezbijeđena obaveza se ne smatra izuzetom obavezom ako u trenutku njenog nastanka:
- 1) nije u potpunosti obezbijeđena;
 - 2) u potpunosti je obezbijeđena, ali je uređena odredbama ugovora kojima se dužnik ne obavezuje da obavezu stalno i u potpunosti obezbjeđuje kolateralom u skladu sa regulatornim zahtjevima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, odnosno zahtjevima koji se primjenjuju u trećim zemljama a koji su ekvivalentni zahtjevima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.
- (2) Za potrebe primjene člana 108 stav 2 tačka 4 Zakona, obaveze koje su emitovane ili preuzete nakon datuma početka primjene ove odluke obuhvataju obaveze:
- 1) nastale nakon tog datuma, bez obzira na to da li su nastale u okviru relevantnih ugovora zaključenih prije tog datuma, uključujući i standardizovane ili okvirne ugovore između ugovornih strana kojima se uređuju višestruke obaveze;
 - 2) nastale prije ili nakon tog datuma u okviru relevantnih ugovora koji su zaključeni prije tog datuma i na koje se primjenjuje značajna izmjena;
 - 3) iz dužničkih instrumenata koji su emitovani nakon tog datuma;
 - 4) iz dužničkih instrumenata koji su emitovani prije ili nakon tog datuma u okviru relevantnih ugovora koji su zaključeni prije tog datuma i na koje se primjenjuje značajna izmjena.
- (3) Za potrebe primjene člana 108 stav 3 Zakona, Centralna banka utvrđuje da se zahtjev za unošenje ugovorne odredbe u relevantni ugovor sa ugovornom stranom iz treće zemlje ne primjenjuje ako se uvjeri da je propisima te treće zemlje ili potvrđenim međunarodnim ugovorom sa tom trećom zemljom predviđen upravni ili sudski postupak kojim se:
- 1) na zahtjev organa za sanaciju treće zemlje ili na inicijativu upravnog ili pravosudnog organa treće zemlje, čijim je propisima uređena obaveza ili instrument, tom ovlašćenom upravnom ili pravosudnom organu treće zemlje, u periodu za koji Centralna banka utvrdi da neće narušiti efektivnu primjenu ovlašćenja smanjenja ili konverzije Centralne banke, omogućava jedno od sljedećeg:
 - priznavanje i ostvarivanje izvršenja ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju;
 - pružanje podrške, primjenom relevantnih ovlašćenja, izvršenju ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju;
 - 2) obezbjeđuje da su razlozi, na osnovu kojih upravni ili pravosudni organ treće zemlje može da odbije da prizna ili da pruži podršku izvršenju ovlašćenja smanjenja ili konverzije u skladu sa tačkom 1 ovog stava, jasno navedeni i ograničeni na jedan ili više sljedećih izuzetaka:
 - priznavanje izvršenja ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju ili pružanje podrške izvršenju tih ovlašćenja imalo bi nepovoljan efekat na finansijsku stabilnost u predmetnoj trećoj zemlji;
 - priznavanje izvršenja ovlašćenja za smanjenje i konverziju ili pružanje podrške izvršenju tih ovlašćenja bi dovelo do toga da bi povjerioci u trećoj zemlji, a naročito deponenti koji se nalaze ili im se plaćanje vrši u toj trećoj zemlji, imali manje povoljan tretman od povjerilaca, a naročito deponenata koji se nalaze Crnoj Gori, sa sličnim pravima po propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori;
 - priznavanje ili podrška bi imali značajne finansijske posljedice na tu treću zemlju;
 - priznavanje izvršenja ovlašćenja Centralne banke za smanjenje i konverziju ili pružanje podrške izvršenju tih ovlašćenja imali bi efekte suprotne javnom interesu u toj trećoj zemlji.
- (4) Za potrebe primjene člana 108 stav 3 Zakona, Centralna banka procjenjuje da li bi se, zbog razloga iz stava 3 tačka 2 ovog člana, spriječilo priznavanje izvršenja ovlašćenja smanjenja i konverzije ili pružanje podrške izvršenju tih ovlašćenja u svim situacijama u kojima se ta ovlašćenja primjenjuju.

Druge vrste obaveza koje ne moraju biti predmet ugovornog priznavanja iz člana 108 stav 1 Zakona

Član 4a

- (1) Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona može da procijeni da obaveze ne mogu biti predmet priznavanja iz člana 108 stav 1 Zakona ukoliko:
- 1) bi uključivanje takve ugovorne odredbe predstavljalo kršenje zakona i drugih propisa treće zemlje kojima se uređuje ta obaveza;
 - 2) bi uključivanje ugovorne odredbe bilo u suprotnosti sa odlukom nadležnog organa treće zemlje;
 - 3) obaveza proizilazi iz instrumenata ili sporazuma zaključenih u skladu sa međunarodnim standardima ili protokolima koje kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona ne može mijenjati;
 - 4) je obaveza uređena ugovornim odredbama koje kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona moraju prihvatiti da bi mogli imati pristup uslugama organa koje nije tijelo Evropske unije i koje ta kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona ne mogu mijenjati;
 - 5) se obaveza odnosi na isporuku robe ili pružanje usluga privrednog društva ili preduzetnika koje se koriste za svakodnevno operativno funkcionisanje kreditne institucije ili pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona, bez mogućnosti mijenjanja uslova tih ugovora;
 - 6) se ta obaveza može ugovoriti samo pod uslovima koje je utvrdila druga ugovorna strana ili su utvrđeni standardima, odnosno protokolima.
- (2) Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona će uključiti ugovorne odredbe o priznavanju iz člana 108 stav 1 Zakona, ako Centralna banka na osnovu obavještenja od kreditne institucije utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana pod uslovom da:
- 1) nominalni iznos obaveze iz relevantnog ugovora ili dužničkog instrumenta iznosi najmanje 20 miliona eura; i/ili
 - 2) do dospijeca ugovora ili instrumenta preostalo je šest mjeseci ili više.
- (3) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, u slučaju potrebe obezbjeđenja mogućnosti sanacije, Centralna banka može zahtijevati da se u relevantnom ugovoru uključi obaveza iz člana 108 stav 1 Zakona.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, Centralna banka naročito uzima u obzir:
- 1) iznos i vrstu ugovora ili instrumenta;
 - 2) mogućnost primjene instrumenata sanacije;
 - 3) opravdanost primjene instrumenata sanacije radi postizanja ciljeva sanacije, s obzirom na mogući efekat na povjerenje, ugovorne strane, klijente i zaposlene, kao i na moguće mjere nadležnih organa trećih zemalja;
 - 4) red prioriteta u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija kreditnih institucija;
 - 5) dospijeca obaveze i obnovljivost ugovora.
- (5) Obavještenje iz stava 2 ovog člana dostavlja se na obrascu koji je dat u Prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Sadržaj ugovorne odredbe o priznanju ovlašćenja odlaganja i ograničenja

Član 4b

Ugovorne odredbe u finansijskim ugovorima na koje se primjenjuje pravo treće zemlje iz člana 122a Zakona koje mogu da budu predmet odlaganja ili ograničenja u skladu sa čl. 119 do 122 Zakona uključuju sljedeće:

- 1) priznanje i prihvatanje ugovornih strana ovlašćenja Centralne banke da odloži ili ograniči prava i obaveze koji proizlaze iz tog ugovora u skladu sa čl. 119 do 122 Zakona;
- 2) opis ovlašćenja Centralne banke iz čl. 119a do 122 Zakona, kao i ovlašćenja i uslova iz člana 119 Zakona;
- 3) priznanje i prihvatanje ugovornih strana da su odredbe o ugovornom priznanju ovlašćenja potpune i da isključuju druge ugovore, aranžmane ili dogovore između ugovornih strana koji se odnose na taj ugovor.

Stupanje na snagu

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

PRILOG I

Obrazac 1- Identifikacija obavještenja_

Obrazac 1 – Identifikacija obavještenja		
Identifikacija obavještenja:	10	
Datum obavještenja	20	
Referentni datum za Obrazac 2 i 3	30	
Referentni datum za Obrazac 4	40	
Valuta	50	
Naziv kreditne institucije ili pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona	60	
Kontakt osoba	70	
E-adresa	80	
Kontakt telefon	90	

Obrazac 2 - Nemogućnost ugovornog priznavanja ovlaštenja za smanjenje vrijednosti i konverziju (bail-ina) po ugovoru/instrumentu

Vrsta obavještenja												
IDENTIFIKACIONA OZNAKA OBAVEZE	BITNA IZMJENA (da/ne)	DATUM DOSPIJEĆA	OBNOVLJIVO (da/ne)	UČESTALOST OBNAVLJANJA	UGOVOR/INSTRUMENT							
					OPIS	VRSTA OBAVEZE	MJERODAVNO PRAVO	RED PRIORITETA U POSTUPKU U SLUČAJU STEČAJA PREMA PRAVU TREĆE ZEMLJE	RED PRIORITETA U POSTUPKU U SLUČAJU STEČAJA U DRŽAVI ČLANICI OSNIVANJA	NOMINALNI IZNOS U GLAVNOJ IZVORNOJ VALUTI	GLAVNA IZVORNA VALUTA	NOMINALNI IZNOS U LOKALNOJ VALUTI
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130

USLOVI	KATEGORIJA	RAZLOZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA	PRAVNO MIŠLJENJE	NAZIV	OZNAKA	VRSTA OZNAKE	NACIONALNA OZNAKA
140	150	160	170	180	190	200	210

Obrazac 3 – Nemogućnost ugovornog priznavanja ugovornog priznavanja ovlašćenja za smanjenje vrijednosti i konverziju (bail-ina) po kategorijama

KATEGORIJA	UKUPNA VRIJEDNOST OBAVEZA U LOKALNOJ VALUTI U KATEGORIJI	RAZLOZI ZA KATEGORIJE/ISPUNJAVANJE USLOVA	RED PRIORITETA U POSTUPKU U SLUČAJU STEČAJA	BROJ OSNOVNIH OBAVEZA
10	20	30	40	50

Obrazac 4 - Redovi prioriteta u slučaju stečaja_

RED PRIORITETA U POSTUPKU U SLUČAJU STEČAJA	NEPODMIRENI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA PREMA REDU PRIORITETA					OD ČEGA: ISKLJUČENO IZ BAIL-INA	NOMINALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA O KOJIMA JE CENTRALNA BANKA OBAVIJEŠTENA
	OD ČEGA: OBAVEZE UREĐENE PRAVOM TREĆE ZEMLJE	OD ČEGA: NE UKLJUČUJE UGOVORNO PRIZNAVANJE	OD ČEGA: O KOJIMA JE OBAVIJEŠTENA CENTRALNA BANKA				
10	20	30	40	50	60	70	

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

Svako obavještenje može se odnositi na nekoliko ugovora/instrumenata i/ili nekoliko kategorija obaveza (zavisno od slučaja) koji ispunjavaju uslove za nemogućnost ugovornog priznavanja ovlašćenja za smanjenje vrijednosti i konverziju, u skladu sa članom 108 stav 4 Zakona.

U slučaju potrebe, kreditna institucija može dostaviti dodatnu propratnu dokumentaciju, između ostalog i pravno mišljenje ili primjerak ugovora, na zahtjev Centralne banke.

Ako kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona dokaže da određene informacije navedene u ovom Prilogu nisu primjenjive na određenu vrstu ugovora, iste se ne dostavljaju.

Uputstvo o popunjavanju - Obrazac 1

Red	Uputi
0010	Identifikacija obavještenja: Svaka prijava ima jedinstvenu identifikacionu oznaku koju dodjeljuje subjekt koji dostavlja obavještenje. Ne odnosi se na obavezu ili kategoriju, već samo na obavještenje i može uključivati veći broj obaveza ili kategorija.
0020	Datum obavještenja Datum slanja obavještenja Centralnoj banci.
0030	Referentni datum za Obrazac 2 i 3 Datum za Obrasce 2 i 3
0040	Referentni datum za Obrazac 4 Datum za Obrazac 4
0050	Primjenjiva valuta Unosi se službena valuta u državi u kojoj je osnovana institucija koja dostavlja obavještenje.
0060	Naziv institucije ili subjekta Naziv kreditne institucije ili pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona koja dostavlja obavještenje.
0070	Osoba za kontakt Ime i prezime kontakt osobe, zadužene za komunikaciju sa Centralnom bankom.
0080	E-adresa Email adresa kontakt osobe iz reda 0070 „Kontakt osoba“
0090	Kontakt telefon Broj telefona osobe iz reda 0070, „Kontakt osoba“.

Uputstvo o popunjavanju - Obrazac 2

Obrazac 2 se koristi se dostavu obavještenja o ugovorima na pojedinačnoj osnovi. Ovaj obrazac daje mogućnost da se u jedno obavještenje uključi više ugovora i u njemu su navedeni:

- 1) ugovori/instrumenti koji stvaraju nove obaveze: ugovori/instrumenti o kojima Centralna banka nije prethodno obaviještena;
- 2) ugovori/instrumenti kojima se mijenjaju postojeće obaveze: ako je Centralna banka prethodno obaviještena o ugovoru ili instrumentu za postojeću obavezu i ako je procijenjeno da je ispunjen uslov za nemogućnost ugovornog priznavanja ovlašćenja

za smanjenje i konverziju (ugovori ili instrumenti kojima se ona mijenja moraju imati istu identifikacionu oznaku obaveze (kolona 0010), preostale kolone ispunjavaju se samo ako su podložne promjenama. Konkretno, (kolona 0020), „Bitna izmjena” popunjava se samo ako je to potrebno za ugovore kojima se mijenjaju postojeće obaveze;

- 3) vanbilansne stavke: kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona dužni su za obavezu navesti red prioriteta u postupku u slučaju stečaja.

Ako podaci nisu dostupni ili nisu relevantni, kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona ne popunjava sljedeće kolone: 0020, 0050, 0090 (ukoliko je obaveza regulisana pravom Crne Gore), 0130 i 0150.

Kolona	Uputi
0010	IDENTIFIKACIONA OZNAKA OBAVEZE Identifikaciona oznaka obaveze je oznaka koju generiše kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona koja dostavlja obavještenje i navodi se u svim obavještenjima za identifikaciju svake obaveze. kreditna institucija može koristiti internu oznaku obaveze.
0020	BITNA IZMJENA Ova kolona se ispunjava samo za ugovore/instrumente kojima se mijenjaju postojeće obaveze. Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona koja dostavlja obavještenje dužna je navesti da li isu izmjene postojeće obaveze značajne. Koristi se jedna od sljedećih vrijednosti:
0030	DATUM DOSPIJEĆA Datum do kojeg se cjelokupna glavnica i kamate obaveze moraju otplatiti (na osnovu ugovora o transakciji). Navodi se dan, mjesec i godina roka dospijea. Ako je taj podatak poznat, navodi se tačan datum, a ako nije, onda prvi dan u mjesecu.
0040	OBNOVLJIVO Koristi se jedna od sljedećih vrijednosti: 1) Da 2) Ne U ovu kolonu se upisuje „Da” ako ugovor sadrži izričitu odredbu o obnovljivosti.
0050	UČESTALOST OBNAVLJANJA Ako se u kolonu 0040 unosi „Da”, kreditna institucija navodi učestalost obnavljanja u mjesecima.
0060– 0130	UGOVOR/INSTRUMENT
0060	OPIS Opis ugovora/instrumenta - najviše 300 znakova. Ova rubrika sadrži glavne informacije o ugovoru/instrumentu koje nisu navedene u drugim rubrikama ovog obavještenja (kao što su svrha/bit obaveze, kao i da li se instrument može smanjiti ili konvertovati u skladu sa pravom treće zemlje).
0070	VRSTA OBAVEZE Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi ugovor/instrument kao jedno od sljedećeg: 1) međubankarski depoziti 2) depoziti kod nebankarskih klijenata 3) derivati 4) zaduživanje/finansiranje 5) finansiranje trgovine 6) operativne usluge koje nisu ključne za funkcionisanje kreditne institucije 7) ostalo Ako je više navedenog relevantno, bira se ono što najbolje opisuje svrhu ugovora/instrumenta.
0080	MJERODAVNO PRAVO Naziv i troslovna oznaka države čije je pravo mjerodavno za ugovor/instrument.
0090	RED PRIORITETA U POSTUPKU U SLUČAJU STEČAJA PREMA PRAVU TREĆE ZEMLJE Unosi se vrijednost koja odgovara redu prioriteta obaveze na skali od 1 do x, pri čemu je 1 najniža, a x najviša kategorija, kako je uređeno mjerodavnim pravom treće zemlje kojim se uređuje obaveza.

	Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona je u obavezi dobiti taj podatak od relevantnog organa za sanaciju treće zemlje.
0100	RED PRVENSTVA U POSTUPKU U SLUČAJU INSOLVENTNOSTI U DRŽAVI (ILI DRŽAVI ČLANICI) OSNIVANJA Unosi se vrijednost koja odgovara redu prioriteta obaveze na skali od 1 do x, pri čemu je 1 najniža, a x najviša kategorija, kako je uređeno mjerodavnim pravom države članice u kojoj kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona koja dostavlja obavještenje ima sjedište.
0110	NOMINALNI IZNOS U GLAVNOJ IZVORNOJ VALUTI Nominalni iznos obaveze kako je utvrđeno u ugovoru/instrumentu. Za okvirne sporazume kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona bi trebala navesti najviši iznos koji na osnovu okvirnog sporazuma očekuje ili najviši iznos dopušten okvirnim sporazumom. Ako ugovor/instrument ima više od jedne valute, kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona je dužna iskazati nominalni iznos u valuti koja prevladava u ugovoru.
0120	GLAVNA IZVORNA VALUTA Oznaka valute koja odgovara valuti obaveze prema ugovoru. Ako ugovor ima više od jedne valute, koristiti prevladavajuću valutu ugovora.
0130	NOMINALNI IZNOS U LOKALNOJ VALUTI Popunjava se ako kolona 0110 nije nominalna valuta. Koristi se kurs na datum obavještenja.
0140–0190	NEMOGUĆNOST UGOVORNOG PRIZNANJA OVLAŠĆENJA ZA SMANJENJE I KONVERZIJU
0140	USLOVI Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona je dužna navesti uslove pod kojima smatra da je pravno ili na drugi način „neizvodljivo uključivanje ugovorne odredbe, kako je navedeno ovom Odlukom (član 5 stav 1) Može utvrditi od jedan ili više uslova. Svi primjenjivi uslovi se moraju se navesti.
0150	KATEGORIJA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi kategoriju obaveze u skladu sa članom 108 stav 13 Zakona, ukoliko je relevantno.
0160	RAZLOZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona dostavlja detaljno obrazloženje i jasno opisuje razloge za utvrđivanje nemogućnosti ugovornog priznanja ovlašćenja za smanjenje i konverziju, a koja proizlazi iz uslova navedenih u koloni 0140.
0170	PRAVNO MIŠLJENJE? Ako postoji pravno mišljenje o prijavljenoj nemogućnosti ugovornog priznanja ovlašćenja za smanjenje i konverziju te obaveze, kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona dužna je o tome obavijestiti Centralnu banku. Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona upisuje jedan od dva odgovora: 1) Da 2) Ne Ako je odgovor „Da”, dužna je to pravno mišljenje dostaviti Centralnoj banci.
0180	NAZIV Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi identitet tj. naziv druge ugovorne strane te obaveze. U slučaju višestranih ugovora kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona je dužna navesti glavnu drugu ugovornu stranu ili upisati vrijednost „višestrani ugovor”.

Uputstvo o popunjavanju - Obrazac 3

Obrazac 3 koristi se za dostavu obavještenja o kategorijama obaveza ako Centralna banka smatra potrebnim, u skladu sa članom 108 stav 13 Zakona, kako bi se odredile kategorije obaveza za koje se može utvrditi da je nemoguće uključiti ugovornu odredbu o priznavanju ovlašćenja za smanjenje i konverziju.

Kolona	Uputi
0010	KATEGORIJA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi kategoriju obaveza koju je odredila Centralna banka u skladu sa , ovom odlukom.
0020	UKUPNA VRIJEDNOST OBAVEZA U LOKALNOJ VALUTI U KATEGORIJI Ukupni iznos obaveza za svaku prijavljenu kategoriju navedenu u koloni 0010.

	Iznos se izražava u valuti države (ili države članice) u kojoj kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona ima sjedište. Ako u roku od šest mjeseci od dostavljanja obavještenja kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona utvrdi da se vrijednost obaveza u toj kategoriji povećala za više od 10 % prijavljenog iznosa, dužna je Centralnoj banci dostaviti novo obavještenje.
0030	RAZLOZI ZA ISPUNJAVANJE KATEGORIJA/USLOVA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona dužna je obrazložiti zašto je dostavljeno obavještenje o toj kategoriji obaveza.
0040	RED PRIORITETA U STEČAJNOM POSTUPKU Unosi se vrijednost za svaku kategoriju 0010 koja odgovara redu prioriteta obaveze na skali od 1 do x, pri čemu je 1 najniža, a x najviša kategorija, kako je uređeno mjerodavnim pravom zemlje kojim se uređuje obaveza.
0050	BROJ OSNOVNIH OBAVEZA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona je dužna navesti procijenjeni maksimalni broj ugovora/instrumenta koje je potrebno šest mjeseci od datuma dostavljanja obavještenja Centralnoj banci držati u odgovarajućoj kategoriji obaveza.

Uputstvo o popunjavanju - Obrazac 4

Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona popunjava Obrazac 4 u odnosu na zadnje tromjesečje za koje su podaci dostupni, osim vrijednosti u koloni 0070.

Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi nepodmireni iznos potraživanja ili instrumenta i koji predstavlja zbir glavnice potraživanja ili instrumenta i obračunatih kamata. Nepodmireni iznos je jednak je vrijednosti koju bi povjerilac mogao potraživati u stečajnom postupku.

Za vanbilansne stavke kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi red prioriteta u slučaju stečaja za obavezu.

Sve vrijednosti u ovom obrascu navode se u lokalnoj valuti države u kojoj su je kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona osnovana.

Kolona	Uputi
0010	RED PRIORITETA U STEČAJNOM POSTUPKU Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona unosi se vrijednost za svaku kategoriju 0010 koja odgovara redu prioriteta obaveze na skali od 1 do x, pri čemu je 1 najniža, a x najviša kategorija, kako je uređeno mjerodavnim pravom zemlje kojim se uređuje obaveza.
0020	NEPODMIRENI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA PREMA REDU PRIORITETA Kreditna institucija ili pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 Zakona navodi ukupni nepodmireni iznos svih obaveza za red prioriteta u stečajnom postupku iz kolone 0010.
0030	OD ČEGA: OBAVEZE UREĐENE PRAVOM TREĆE ZEMLJE Ova kolona uključuje nepodmireni iznos obaveza uređenih pravom treće zemlje.
0040	OD ČEGA: NE UKLJUČUJE UGOVORNO PRIZNAVANJE Ovaj kolona mora uključivati nepodmireni iznos svih obaveza uređenih pravom treće zemlje koje ne uključuju ugovorno priznavanje ovlaštenja za smanjenje i konverziju u skladu sa članom 108 st. 2 i 3 Zakona. Vrijednost će se izračunati kao zbir svih obaveza koje ispunjavaju sljedeće uslove: <ul style="list-style-type: none"> 1) obaveze još postoje; 2) obaveze su uređene pravom treće zemlje; 3) obaveze ne uključuju odredbu o ugovornom priznavanju; 4) obaveze nisu isključene iz primjene instrumenta interne sanacije (bail-ina); 5) obaveze nisu depoziti iz člana 48 stav 4 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.
0050	OD ČEGA: O KOJIMA JE OBAVIJEŠTENA CENTRALNA BANKA Ova kolona uključuje nepodmirene iznose svih obaveza i/ili kategorija obaveza prijavljenih u Obrascima 2 i 3.
0060	OD ČEGA: ISKLJUČENO IZ BAIL-INA Ova kolona uključuje obaveze koje su isključene iz primjene bail-in instrumenta u skladu sa članom 94 stav 3 Zakona ili 95 stav 1 Zakona.

0070	NOMINALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA O KOJIMA JE CENTRALNA BANKA OBAVIJEŠTENA Ova kolona uključuje zbir nominalnih i/ili maksimalnih očekivanih iznosa obaveza i/ili kategorija obaveza prijavljenih u Obrascima 2 i 3.
------	---